

Na Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21, 152/22 i 88/24), broj _____ od _____, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Tonči Janović, Ministarstvo finansija, daje sljedeće

MIŠLENJE

Predlogom zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, poslanik predlaže da se u Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21, 152/22 i 88/24), u članu 37 poslije stava 4 doda novi stav koji će predvidjeti oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak za prihode od kamata koji su nastali ulaganjem u dužničke hartije od vrijednosti čiji je izdavalac država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave.

U obrazloženju razloga za donošenje ovog zakona, poslanik navodi da će predloženo zakonsko rješenje doprinijeti većoj zainteresovanosti fizičkih lica za ulaganje u dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave, te doprinijeti ispunjavanju cilja izdavaoca hartija od vrijednosti. Cilj zakona je da sva fizička lica koja ulažu novac u dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje država, Centralna banka Crne Gore ili jedinica lokalne samouprave budu oslobođena od plaćanja poreza na prihode od kamate koja im na osnovu tog ulaganja pripada.

Važećim Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21, 152/22 i 88/24), u članu 37 propisano je da se prihodom od kapitala smatraju prihodi od kamata, udjeli u dobiti koje ostvare članovi uprave i zaposleni u novcu, udjelima ili akcijama, prihodi od korišćenja imovine i usluga od strane vlasnika i suvlasnika kapitala za njihove privatne potrebe, prihodi fizičkih lica nastali raspodjelom preostale imovine (likvidacionog ostatka) u postupku likvidacije ili stečaja iznad vrijednosti uloženog kapitala, dividende i udjeli u dobiti, te primanja po osnovu akcija i učešća u kapitalu članova uprave i zaposlenih u društvu kapitala, a koje dobiju ili kupe pod povlašćenim uslovima. Isplatilac prihoda od kapitala je, shodno članu 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, dužan da obračuna, obustavi i uplati porez na prihod od kapitala istovremeno sa isplatom prihoda, odnosno upisa u nadležni registar. Porez na prihode od kapitala obračunava se po stopi od 15%.

U odnosu na predloženi tekst Zakona, ukazujemo da Radni tim koji je obrazovao ministar finansija već radi na pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji pored ostalog ima za cilj izuzimanje od oporezivanja prihode od kamate koju fizičko lice ostvari po osnovu ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti, na šta ukazuje poziv zainteresovanoj javnosti koji je u februaru 2025. godine objavilo Ministarstvo finansija.

Primjena predloženog zakonskog rješenja će podrazumijevati veći iznos prihoda koji će fizičko lice ostvariti od ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje država, Centralna banka Crne Gore i jedinica lokalne samouprave, imajući u vidu da će se država odreći poreza na te prihode. Prethodno navedeno će doprinijeti ostvarivanju ciljeva emitenta dužničkih hartija od vrijednosti, uz istovremeno kreiranje povoljnog poreskog ambijenta za fizička lica koja ulože sredstva u dužničke hartije od vrijednosti.

Crna Gora će, po prvi put, emitovati obveznice koje su namijenjene građanima, sa rokom dospijeaća od dvije godine i fiksnom kamatnom stopom od 3,75%, koja će fizičkim licima pružiti priliku

da svoja novčana sredstva ulože u dužničke hartije od vrijednosti koje emituje država i na taj način ostvare prihod po osnovu kapitala, tj. kamate.

Mišljenja smo da je prijedlog poslanika Janovića opravdan, posebno u kontekstu predstojeće emisije obveznica namijenjenih građanima, imajući u vidu da će očekivanu korist od implementacije predloženog zakonskog rješenja imati kako država tako i sva fizička lica koja svoja sredstva ulažu u dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje država, Centralna banka Crne Gore i jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu svega navedenog, Ministarstvo finansija je mišljenja da Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Tonći Janović, treba prihvatiti.

Ministar,
Novica Vuković